

STRUKTURA ATOMA - ZAGONETKA KOJU REŠAVAMO 2500 GODINA

dr Dušan Veljković – Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prije o strukturi atoma počinje kada i prije nastanku svemira oko preko 15 milijardi godina. Prve pretpostavke o atomske strukturi supstanci javile su se pre više od 2500 godina u staroj Grčkoj. Grčki filozofi su pretpostavili da se sve oko nas sastoji od atoma, estička je osnovna karakteristika nedjeljivosti. Ovakvo više atoma zadržalo se do 19. veka kada su nova nauka načinila saznanja počinjući da menjaju našu sliku o strukturi supstanci. Posle niza zadržavanja ih eksperimenata i teorijskih razmatranja, u poslednjih 200 godina naše više atoma se u potpunosti promenilo. Radovi Daltona, Tompsona, Rutherforda i Bora pokazali su da atom nije nedjeljiv i da se sastoji iz većeg broja subatomskih estica. Nastale su nove nauke koje proučavaju strukturu atoma, a napredak u razumevanju te strukture doveo je do otkrića novih izvora energije. Ovladavanje energijom atomskog jezgra do koga je došlo polovinom 20. veka stvorilo je i novu, zastrašujuću opasnost za opstanak ljudstva na Zemlji. Posledice nuklearnih razaranja i katastrofa naterale su ove anstrosti da bude posebno obazrivo prilikom upotrebe energije atoma. Ipak, istraživanja koja za cilj imaju potpuno rasvetljavanje strukture atoma traju i danas. Iako se polovinom dvadesetog veka smatralo da je struktura atoma u potpunosti otkrivena, teorijska razmatranja i najnoviji eksperimentalni podaci pokazuju da je ova zagonetka još uvek daleko od konačnog rešenja.